

# PUKUTŠHOMO

## Lelementlaleletšo la bobedi

mphato  
wa 2

1

### Sekolong

Beke ya 1	Re a ithuta .....	2
Beke ya 2	Re a bapala .....	4
Beke ya 3	Tshipi ya sekolo e a lla .....	6
<b>Balapa la gešo le bagwera</b>		
Beke ya 4	Balapa la gešo le bagwera .....	8
Beke ya 5	Go ja .....	10
Beke ya 6	Nako ya go iketla .....	12
<b>Dinamelwa</b>		
Beke ya 7	Go ya sekolong .....	14
Beke ya 8	Go ya makhutšo .....	16
Beke ya 9	Go ya kua le kua .....	18
Beke ya 10	Itekole .....	20

2

### Poloego ka gae

Beke ya 11	Poloego ka gae .....	22
Beke ya 12	Go hlokomela .....	24
Beke ya 13	Kotsi .....	26
<b>Batho bao ba re thušago</b>		
Beke ya 14	Batho bao ba re thušago .....	28
Beke ya 15	Ngakeng .....	30
Beke ya 16	Mollo .....	32
<b>Diphooftlo tša lešoka</b>		
Beke ya 17	Sehlano se səgolo .....	34
Beke ya 18	Serapeng sa diphooftlo .....	36
Beke ya 19	Go sepelasepela bošego .....	38
Beke ya 20	Itekole .....	40

3

### Polaseng

Beke ya 21	Diphooftlo tša polaseng .....	42
Beke ya 22	Tšhengwana ya merogo .....	44
Beke ya 23	Diphooftlo le ditšweletšwa .....	46
<b>Go ya mabenkeleng</b>		
Beke ya 24	Go reka dijo .....	48
Beke ya 25	Go reka diaparo .....	50
Beke ya 26	Go reka ka toropong .....	52
<b>Meletlo</b>		
Beke ya 27	Moletlo wa letšatši la matswalo .....	54
Beke ya 28	Monyanya .....	56
Beke ya 29	Ke letšatši la keteko ya Bohwa .....	58
Beke ya 30	Itekole .....	60

4

### Dipapadi

Beke ya 31	Letšatši la lethabo .....	62
Beke ya 32	Dipapadi tšeо re di bapalago .....	64
Beke ya 33	Re ithuta go thutha .....	66
<b>Batho ba ba thušago</b>		
Beke ya 34	Mešomo yeo batho ba e dirago .....	68
Beke ya 35	Go hwetša thušo .....	70
Beke ya 36	Maremo o a gobala .....	72
<b>Keteka le bagwera</b>		
Beke ya 37	Moletlo wa sekolo wa go bapatsa .....	74
Beke ya 38	Khonsata ya sekolo .....	76
Beke ya 39	Ke a leboga morutišigadi .....	78
Beke ya 40	Itekole .....	80

1

# Re a ithuta



## Medumo

Phaphatha diatla go aroganya mantšu go ya ka dinoko tša ona.

	opela		pene		puku ya go ngwalela
	penta		phensele		semamaretši
	balela		raba		poraše ya go penta
	segā		rula		dikerayone
	bala		khomphutha		sekero
	ngwala		mokotlana wa sekolo		dipente

## Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Šupa diswantšho gomme ka morago o botšše mogwera wa gago o re:

Na o dira eng?	Na ke eng se?
 O a <b>ngwala</b> .	 Ke <b>pene</b> .
 O a <b>opela</b> .	 Ke _____.
 O a <b>penta</b> .	 Ke _____.

## Ithute le Tumišo gammogo le Pam

Dira diphaphete tša seatla go tšwa go lephephe la disegwa. Tumišo o kgoni go bolela Sepedi fela, ka fao bolela le Tumišo ka Sepedi.



Dumela. Ke  
wena mang?



## Dira phaphete ya gago



2


## Re a bapala




**Medumo**

Phaphatha diatla go aroganya mantšu go ya ka dinoko tša ona.

	tshela		kitima		rago
	namela		swinka		swara





### Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Šupa seswantšho gomme o botšiše mogwera wa gago o re:

Na o dira eng?	Ke eng ye?
	O a thutha.
	Ke bolo. Ke _____.

A re  
boleleng

Ke wena  
mang?

Ke nna  
Anna.

A re bapaleng  
kgwele ya maoto.

Go lokile.



### 3 Tšhipi ya sekolo e a lla



#### Medumo

Phaphatha diatla go aroganya mantšu go ya ka dinoko tša ona.

	morutišigadi		mošemane		pese
	patrolo ya barutwana		mosetsana		paesekele
	bagwera		mootledi wa pese		thekisi

#### Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Šupa seswantšho gomme o botšiše mogwera wa gago o re:

Ke mang yo?



Ke morutišigadi.

Ke eng se?



Ke pese.



Ke \_\_\_\_\_.



### A re ngwaleng

Ngwala mantšu ao a tlogetšwego:

Ke \_\_\_\_\_ ya ka.



Ke \_\_\_\_\_ ya ka.



Ke ya sekolong ka \_\_\_\_\_



Ke ya sekolong ka \_\_\_\_\_



### A re boleleng

Dumela  
morutišigadi.




Dumela  
Anna.



### Ithute le Tumišo gammogo le Pam



Ke wena mang?



Ke nna

4

## Balapa la gešo le bagwera



### Medumo

Phaphatha diatla go aroganya mantšu go ya ka dinoko tša ona.

	mma		makgolo		mamogolo
	tate		rakgolo		khekhe
	buti		rakgadi		mpho
	sesi		motswala		setulo
	lesea		Brenda		kofi

## Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Šupa seswantšho sa balapa la geno gomme ka morago o botše mogwera wa gago o re:



Yo ke mma.

Yo ke \_\_\_\_\_.

Yo ke \_\_\_\_\_.

Yo ke \_\_\_\_\_.

## Ithute le Tumišo gammogo le Pam

O na le  
mengwaga ye  
mekae?



Ke na le mengwaga ye  
\_\_\_\_\_.



### A re boleleng

Lebelela balapa la gešo.



1. Ke mang yo a swerego **thedibere**?
2. Ke mang yo a swerego **khekhe**?
3. Ke mang yo a rwelego **dipaketsana**?
4. Ke mang yo a nwago **kofi**?
5. Ke mang yo a swerego **mpho**?

## A re thaleng



Thala seswantšho sa balapa la geno.

## 5

## Go ja



## Medumo

Phaphatha diatla go aroganya mantšu go ya ka dinoko tša ona.

	motepa		teye		lepotlelo
	mae		sešupanako		mmopo
	matute a dienywa		tafola		pakete
	borotho		tafolatuku		poleiti
	kgotlaomone		setofo		khapoto
	thipa		galase		pane
	foroko		komiki		kettlele
	lehwana		pirinki		maswi

## Ithute le Tumišo gammogo le Pam



Dumela. Ke  
wena mang?



### A re ngwaleng

Lebelela diswantšho gomme o ngwale mantšu ao a tlogetšwego:

Ke ja \_\_\_\_\_ .

Ke ja \_\_\_\_\_ .

Ke ja \_\_\_\_\_ .

Ke ja \_\_\_\_\_ .

Ke rata \_\_\_\_\_ .

Ke nwa \_\_\_\_\_ .



## 6 Nako ya go iketla



**Medumo**

Phaphatha diatla go aroganya mantšu go ya ka dinoko tša ona.

	lefastere		sellathekeng		kuranta
	garetene		khomphutha		kgatisobaka
	moseamelo		TV		puku
	sofa		tafolana		mmete
	lebone		polaka		dipoloko

### A re boleleng

Šupa seswantšho gomme o botšiše mogwera wa gago o re:

1. Ke mang yo a ngwalago mošomogae?
2. Ke mang yo a lebeletšego thelebišene?
3. Ke mang yo a šomišago khomphutha?
4. Ke mang yo a bolelago ka sellathekeng?
5. Ke mang yo a balago?
6. Ke mang yo a tlošago lerole?
7. Na kgatišobaka e kae?

### Ithute le Tumišo gammogo le Pam

O bolela leleme lefe?



Ke bolela Sepedi.



### A re ngwaleng

Lebelela diswantšho gomme o ngwale mantšu ao a tlogetšwego:

Ye ke \_\_\_\_\_ ya Boati.



Ye ke \_\_\_\_\_ ya Maremo.



Ye ke \_\_\_\_\_ ya Boati.



Se ke \_\_\_\_\_ sa Maremo.



Ye ke \_\_\_\_\_ ya Boati.



Ye ke \_\_\_\_\_ ya Maremo.



Tše ke \_\_\_\_\_ tša Boati.



Ye ke \_\_\_\_\_ ya Maremo.



### A re boleleng

Ke mang yo a šomišago khomphutha?  
Ke Sue.



7

# Go ya sekolong



## Medumo

Phaphatha diatla go aroganya mantšu go ya ka dinoko tša ona.

	paesekele		sefatanaga		patrolo ya barutwana
	sethuthuthu		pese		molaola sephethepheth
	thekisi		setimela		tsela

## Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Šupa seswantšho gomme o botše mogwera wa gago o re:

Ke ya sekolong ka sefatanaga. 

Ke ya sekolong ka thekisi. 

Ke ya sekolong ka pese. 

Ke ya sekolong ka paesekele. 

Ke ya sekolong ka setimela. 

A re  
boleleng



Ke ya  
sekolong  
ka pese.

Ke ya  
sekolong  
ka maoto.



## Ithute le Tumišo gammogo le Pam

O ya sekolong  
ka eng?



Ke ya sekolong ka \_\_\_\_\_.



A re ngwaleng

Ngwala mantšu ao a tlogetšwego:

Ke ya sekolong ka \_\_\_\_\_. 

Ke ya sekolong ka \_\_\_\_\_. 


Ke ya sekolong ka \_\_\_\_\_. 

Ke ya sekolong ka \_\_\_\_\_. 


Ke ya sekolong ka \_\_\_\_\_. 

Ke ya sekolong ka \_\_\_\_\_. 


## 8 Go ya makhutšo



Rati o ya lebopong.



Maremo o ya Motse-Kapa.



Boati o ya lebopong.


Lee o ya Tšaena.



**Medumo**

Phaphatha diatla go aroganya mantšu go ya ka dinoko tša ona.

	setimela		lebopo		setopo
	thekisi		polasa		sefatanaga
	sefofane		pikiniki		leswao




Ann o ya pikiniking.

### Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Ke mang yo a sepelago ka setimela?

Boati o ya kae?



Ere:  
Boati o ya \_\_\_\_\_

ka \_\_\_\_\_.

### Ithute le Tumišo gammogo le Pam

O dula kae?



Ke dula



A re  
boleleng

Ke ya  
Motse-Kapa ka  
setimela.



q

# Go ya kua le kua



## Medumo

Phaphatha diatla go aroganya mantšu go ya ka dinoko tša ona.

	setimela		setimamollo		lori
	sefofane		sefatanaga sa maphodisa		sekepe
	ambulense		helikoptere		seketswana sa go sesa

## Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Šupa seswantšho gomme o botšiše mogwera wa gago o re:

Ke eng se?	
	Ke sefatanaga.
	Ke thekisi.
	Ke setimela.



## A re ngwaleng

Ngwala mantšu ao a tlogetšwego.

Se ke \_\_\_\_\_.



Se ke \_\_\_\_\_.



Se ke \_\_\_\_\_.




Se ke \_\_\_\_\_.



Se ke \_\_\_\_\_.



Se ke \_\_\_\_\_.



## Ithute le Tumišo gammogo le Pam



O kae?

Ke gona.



10

# Itekole

## Dimamaretšwa

Na o gopola mantšu a? Mamaretša dimamaretšwa mafelong a maleba.

STICKER opela	STICKER pene	STICKER puku ya go ngwalela
STICKER penta	STICKER phensele	STICKER semamaretši
STICKER balela	STICKER raba	STICKER poraše ya go penta
STICKER sega	STICKER rula	STICKER dikerayone
STICKER bala	STICKER khomphutha	STICKER sekero
STICKER ngwala	STICKER mokotlana wa sekolo	STICKER dipente
STICKER tshela	STICKER kitima	STICKER raga
STICKER namela	STICKER swinka	STICKER swara
STICKER morutišigadi	STICKER mootledi wa pese	STICKER pese
STICKER bagwera	STICKER thekisi	STICKER paesekele
STICKER mma	STICKER sesi	STICKER motswala
STICKER tate	STICKER lesea	STICKER rakgadi
STICKER buti	STICKER makgolo	STICKER rakgolo

## Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Šupa seswantšho gomme o botšiše mogwera wa gago o re:

Ke eng se?

STICKER  motepa	STICKER  teye	STICKER  thipa
STICKER  lee	STICKER  sešupanako	STICKER  foroko
STICKER  matute a dienywa	STICKER  maswi	STICKER  lehwana
STICKER  borotho	STICKER  lepotlelo	STICKER  komiki
STICKER  kgotlaomone	STICKER  mmopo	STICKER  pirinki
STICKER  lefastere	STICKER  sofa	STICKER  puku
STICKER  garetene	STICKER  dipoloko	STICKER  mmete
STICKER  molaola sephethephethé	STICKER  sefatanaga	STICKER  setimela
STICKER  tsela	STICKER  patrolo ya barutwana	STICKER  mokotlana wa sekolo
STICKER  lebopo	STICKER  polasa	STICKER  sefofane
STICKER  leswao	STICKER  pikiniki	STICKER  setopo
STICKER  sefatanaga sa maphodisa	STICKER  sekepe	STICKER  setimamollo
STICKER  helikoptere	STICKER  seketswana sa go sesa	STICKER  ambulense

II

## Polokego ka gae



### Medumo

Phaphatha diatla go aroganya mantšu go ya ka dinoko tša ona.

	polaka		kerese		galase
	mpholo		mankgwari		thipa
	parafene		mollo		sehlare

## Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Šupa diswantšho gomme ka morago o botšiše mogwera wa gago o re:

Ke eng se?	
	Ke <b>thipa</b> .
	Ke <b>mollo</b> .
	Ke <b>dihlare</b> .

**A re boleleng**

Lebelela seswantšho  
gomme o bolele ka seo  
ngwana a se dirago  
gomme se le kotsi.



## Ithute le Tumišo gammogo le Pam

Ga ke bapale ka  
dithipa.



Ga ke bapale ka



**A re thaleng**

Thuša mošemane go hwetša dijo tša gagwe tša letena ka ntle le go ikgobatša.



12


## Go hlokomela



### Medumo

Phaphatha diatla go aroganya mantšu go ya ka dinoko tša ona.

	namela		mmila		foša
	phulu		mohlare		maswika
	tlhaka		bolo		mpša



### Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Šupa seswantšho gomme o botše mogwera wa gago gore o ka dula bjang o bolokegile.

O se ke wa bapala ka **mollo**.

O se ke wa bapala **mmileng**.

O se ke wa bapala ka \_\_\_\_\_

Šupa bana ba go fapano mo seswantšhong gomme o botšiše mogwera wa gago o re:

Na mošemane **o** dira eng?

Na mosetsana **o** dira eng?

### Ithute le Tumišo gammogo le Pam





Na o na le seruiwaratwa?



Ke na le



### I3 Kotsi




### Medumo

Phaphatha diatla go aroganya mantšu go ya ka dinoko tša ona.

	raga		kotsi		boloao
	mmila		ambulense		mooki
	bolo		bookelo		ngaka
	sefatanaga		leoto le le robegilego		moseamelo

5



### A re ngwaleng

Thala mothalo go tloga go lefoko go ya go seswantšho sa maleba.

Rati o ragela bolo ka mmileng.



Maremo o kitimiša bolo.



Sefatanaga se thula Maremo.



Ambulense e iša Maremo bookelong.



Ngaka e thuša Maremo.



### Ithute le Tumišo gammogo le Pam

Ke manyami ka gobane o gobetše.



Ke holofela gore o tla ba kaone ka pela.



14

## Batho bao ba re thušago



### Medumo

Phaphatha diatla go aroganya mantšu go ya ka dinoko tša ona.

	ngaka		ngaka ya diphooftolo		makheniki
	mooki		moapei		mošomatseleng
	moagi		mofofisi wa sefofane		morutišigadi
	radipompo				raserapa

## Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Šupa diswantšho gomme ka morago o botšiše mogwera wa gago o re:

Ke mang yo?



Ke makheniki.



Ke ngaka ya diphoofolo.

A re  
boleleng




Mma ke mooki.

## Ithute le Tumišo gammogo le Pam

Morutišigadi wa  
ka o nthuta go  
bolela Sepedi.




Ke a leboga  
morutišigadi.





## A re ngwaleng

Bolela gore batho ba ke bomang. Ka morago o thale mothalo go laetša gore yo mongwe le yo mongwe o diriša eng ge a šoma.




## 15 ngakeng



### Medumo

Phaphatha diatla go aroganya mantšu go ya ka dinoko tša ona.





### Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Šupa diswantšho gomme ka morago o botšiše mogwera wa gago o re:

**Molato ke eng?**

Ke bolawa ke **mala**.

Ke bolawa ke \_\_\_\_\_.



### Ithute le Tumišo gammogo le Pam

Molato ke eng?



Ke bolawa ke




16

**mollo****Medumo**

Phaphatha diatla go aroganya mantšu go ya ka dinoko tša ona.

	lethopo		mosetsana		lefelo la borasetimamollo
	ntlo		mošemane		rasetimamollo
	meetse		sellathekeng		setimamollo
	llere		pakete		mollo



### Ithuteng ka bobedi ka bobedi

A: Go a swa!

B: Bitša borasetimamollo!

A: Go hlagile kotsi.

B: Bitša ambulense!

A: Ke bolawa ke leino.

B: Eya ngakeng ya meno.

A: Ke bolawa ke mala.

B: Eya ngakeng.

### Ithute le Tumišo gammogo le Pam

Thušang! Go hlagile kotsi!



Thušang



Thušang!  
Go a swa.



17

## Sehlano se segolo



### Medumo


Phaphatha diatla go aroganya mantšu go ya ka dinoko tša ona.

	tlou		manaka	• 1	tee
	tšukudu		meno	.. 2	pedi
	tau		marontho	○○○ 3	tharo
	nkwe		pogo	●●● 4	nne
	nare		methalo	●●●● 5	hlano

## Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Botšiša molekane wa gago o re:

Na o bona **ditau** tše kae?



Tlou e na le pogo.

Ke bona **tau** e **I**.




Tšhukudu e na le lenaka.

Ke bona **ditlou** tše **3**.



Nkwe e na le marontho.




Nare e na le manaka a mabedi.



Tau e na le meno a magolo.

## A re ngwaleng

Na o bona diphoofolo tše kae go mohuta wo mongwe le wo mongwe wa tšona?



ditšhukudu

**3**



ditau



ditlou



nare



dinkwe


## Ithute le Tumišo gammogo le Pam



Lepogo ke phoofolo  
ya lebelo kudu.



Khudu ke phoofolo  
ya go nanya kudu.



## Medumo

Phaphatha diatla go aroganya mantšu go ya ka dinoko tša ona.

	tshepe		serapa sa diphoofolo			tshela
	phiri		noga			šupa
	kgabo		kubu			seswai
	folaminko		pitsi			senyane
	khudu		phenkweni			lesome



### Go bala

Bala gomme o bolele gore o  
bona dikgopa tše kae mo  
letlakaleng le.



Ke bona dikgopa  
tše 7.

### Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Botšisa molekane wa gago o re:

Na o bona **dithutlwā** tše kae?

Na o bona dikgabo tše kae?

Na o bona dipitsi tše kae?



### Ithute le Tumišo gammogo le Pam

Ga ke tšabe  
dikgabo.




Ke tšaba \_\_\_\_\_  
le \_\_\_\_\_.



### A re ngwaleng

Na o bona diphoofolo tše kae go mohuta wo mongwe le wo mongwe wa tšona?



ditshepe

**b**



dipitsi



dikgabo



difolaminko



dinoga




diphenkweni



19

## Go sepela sepele bošego



### Medumo

Phaphatha diatla go aroganya mantšu go ya ka dinoko tša ona.

	leribiši		thotšhe		sepela
	legotlo		naledi		mohlare
	mmutla		ngwedi		tente



### Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Šupa diswantšho gomme ka morago o botšiše mogwera wa gago o re:

**Na o bona eng?**

Ke bona **mošemane.**

Ke bona \_\_\_\_\_.

Ke bona \_\_\_\_\_.

**Na o kwa eng?**

Ke kwa **leribisi.**

Ke kwa \_\_\_\_\_.

Ke kwa \_\_\_\_\_.

### A re opeleng

**Naledi yela**

Naledi yela  
Ya maruberube,  
Rubella tlase,  
Ke yo nwa meetse.  
Meetse ga a gona,  
A nwelwe ke kgaupe,  
Kgaupe ga ke mo rate,  
Ke rata Mašilwane.  
Uwee! Uwee! Uwee!

### Ithute le Tumišo gammogo le Pam

Go fifetše kudu.



Ke a tšhoga.

## Dimamaretšwa

Na o gopola mantšu a? Mamaretša dimamaretšwa mafelong a maleba.

STICKER  ngaka	STICKER  ngaka ya diphoofolo	STICKER  mošomatseleng
STICKER  mooki	STICKER  apea	STICKER  morutišigadi
STICKER  moagi	STICKER  mofofisi wa sefo-fane	STICKER  raserapa
STICKER  radipompo	STICKER  makheniki	STICKER  raleselaga
STICKER  polaka	STICKER  kerese	STICKER  galase
STICKER  mpholo	STICKER  mankgwari	STICKER  thipa
STICKER  parafene	STICKER  mollo	STICKER  sehlare
STICKER  mollo	STICKER  mmila	STICKER  foša
STICKER  phulu	STICKER  mohlare	STICKER  maswika
STICKER  tlhaka	STICKER  bolo	STICKER  mpša
STICKER  raga	STICKER  kotsi	STICKER  bolao
STICKER  mmila	STICKER  bookelo	STICKER  setetoskoupu
STICKER  bolo	STICKER  leoto le le robegilego	STICKER  moseamelo

## Ithuteng ka bobedi ka bobedi


Šupa seswantšho gomme o botšiše mogwera wa gago o re:

Ke eng se?

STICKER hlogo	STICKER leihlo	STICKER molomo
STICKER seatla	STICKER tsebe	STICKER nko
STICKER lethopo	STICKER llere	STICKER sellathekeng
STICKER ntlo	STICKER mosetsana	STICKER pakete
STICKER meetse	STICKER mošemane	STICKER mollo
STICKER tshepe	STICKER kgabo	STICKER kubu
STICKER phiri	STICKER folaminko	STICKER pitsi
STICKER tee	STICKER tshela	STICKER tlou
STICKER pedi	STICKER šupa	STICKER tšukudu
STICKER tharo	STICKER seswai	STICKER nkwe
STICKER nne	STICKER senyane	STICKER tau
STICKER hlano	STICKER lesome	STICKER nare
STICKER thotšhe	STICKER leribiši	STICKER naledi

21


## Diphootholo tša polaseng



### Medumo

Bolela modumo wa mathomo wa lentsu le lengwe le le lengwe.

	kgomotshadi		kgogotshadi		dinose
	lepidibidi		mogogonope		nku
	kolobe		lekakakune		pudi



A re opeleng

## DINKU TŠA KA

Dinku tša ka

Dinku tša ka

Šedile tšona

Šedile tšona

Di re:

Meselana penapena


Meselana penapena



### Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Šupa seswantšho gomme o botšiše mogwera wa gago o re:

Ke eng se?



Ke kolobe.

Dumelang makgolo. Le kae?

Dumelang \_\_\_\_\_.

Le kae?

### Ithute le Tumišo gammogo le Pam

Na o bona matsuana a  
makae letlakaleng le?



Ke bona matsuana

a mararo.






## Medumo

Bolela modumo wa mathomo wa lentšu le lengwe le le lengwe.

	mošemane		kiribane		merogo
	mosetsana		tšhitere		khabetšhe
	garafo		lethopo		
	ditamati		dikherote		dinawa

## Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Šupa seswantšho gomme o botše mogwera wa gago o re:



## Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Botšiša bagwera ba bahlano, maina le mengwaga ya bona.  
Ere:

Ke wena mang?

O na le mengwaga  
ye mekae?

## Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Ekišetša ka fao o šomišago dithulusi tša go fapania ka gona.



## Ithute le Tumišo gammogo le Pam

Se ke lethopo. Ke le šomišetša go  
nošetša \_\_\_\_\_  
le \_\_\_\_\_.



23

## Diphootholo le ditšweletšwa



### Medumo

Bolela modumo wa mathomo wa lentšu le lengwe le le lengwe.

	maswi		mae		todi ya nose
	tšhese		nama		wulu

## Ithute le Tumišo gammogo le Pam

Dumela. Ke  
wena mang?

Sefane sa gago  
ke mang?



Ke nna

Sefane sa ka ke


## Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Šupa seswantšho gomme o botšiše mogwera wa gago o re:

Ke eng se?



Ke maswi. Re hwetša maswi go tšwa go dikgomotshadi.



Re hwetša mae go tšwa go dikgogotshadi.



Re hwetša todı go tšwa go dinose.



Re hwetša wulu go tšwa go dinku.



24

## Go reka dijo



### Medumo

Bolela modumo wa mathomo wa lentsu le lengwe le lengwe.

	maswi		nama		dipanana
	tšhese		nama ya kgogo		diapola
	aesekhirimi		hlapi		dinamune



### A re ngwaleng

Ke bokae?



Maswi ke

R \_\_\_\_\_



Khabetšhe ke

R \_\_\_\_\_



Apolo ke

R \_\_\_\_\_



Namune ke

R \_\_\_\_\_



Dikherote ke

R \_\_\_\_\_

### Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Šupa seswantšho gomme o botšiše mogwera wa gago o re:

Ke eng se?



R6.00



Ke maswi.

Maswi ke bokae?

Maswi ke \_\_\_\_\_.

### Ithute le Tumišo gammogo le Pam

Ke rata diapola.

Ga ke rate





## Medumo

Bolela modumo wa mathomo wa lentšu le lengwe le le lengwe.

	roko		gempe		talamorogo
	kuane		borokgo bjo bokopana		talalerata
	borokgo bja tšine		sekhethe		ntsho
	sekhipha		khubedu		tšhweu
	dieta		serolane		dimphašane



### Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Šupa seswantšho gomme o botšiše mogwera wa gago o re:


Ke bokae?



Ke bokae?



Ke bokae?



### Ithute le Tumišo gammogo le Pam



Ke rata  
bohubedu.

Ga ke rate



26

## Go reka ka toropong

lebenkele la difenišara



suphamakete



lebenkele la diaparo



lepana



leselaga



lebenkele la dienywa le merogo



## Medumo

Bolela modumo wa mafelelo wa lentsu le lengwe le lengwe.

	khekhe		khabetšhe		fenišara
	nama		hlapi		diaparo

## Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Tshwarelo hle. Na leselaga le mo kae? Le kua.

Tshwarelo hle. Na \_\_\_\_\_ e mo kae? E kua.

O ya kae?

Ke ya lepakeng go reka \_\_\_\_\_.

Ke ya leselageng go reka \_\_\_\_\_.

Ke ya lebenkeleng la merogo go reka \_\_\_\_\_.

## Ithute le Tumišo gammogo le Pam

Tshwarelo hle.  
Ke nako mang?

Tshwarelo hle.  
Pese e sepela nako  
mang?

Tshwarelo hle. Tsela ya go ya  
suphamakete e kae?





## Medumo

Bolela modumo wa mafelelo wa lentšu le lengwe le le lengwe.

	khekhe ya letšatši la matswalo		senotšididi		aesekhirimi
	mpho		dithuthupe		bašemane
	malekere		hotetoko		bosetsana

### A re opeleng



### Ithute le Tumišo gammogo le Pam

Letšatši la matswalo  
la lethabo.  
O na le mengwaga ye mekae?



Ke na le mengwaga ye \_\_\_\_\_.



Ke na le mengwaga ye \_\_\_\_\_.

### Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Botša mogwera wa gago o re:


Ke rata	

Se lebale go  
hlapa meno.



28


# Monyanya



## Medumo

Bolela modumo wa mafelelo wa lentsu le lengwe le le lengwe.

monyanya	pitša	kgogo
tente	mollo	moropa
setulo	khekhe	monna
tafola	nama	mosadi



### A re opeleng

Tšwang, tšwang, tšwang  
Le bone  
Ngwana o swana le naledi

Tšwang, tšwang, tšwang  
Le bone  
Ngwana o swana le naledi

Ngwana ngwana  
Ngwana o swana  
Ngwana o swana  
Ngwana o swana le naledi

Ngwana ngwana  
Ngwana o swana  
Ngwana o swana  
Ngwana o swana le naledi

### Ithute le Tumišo gammogo le Pam

Ke wena mang?

O dula kae?



Ke nna \_\_\_\_\_

Ke dula \_\_\_\_\_.



29

## Ke letšatši la keteko ya bohwa



### Medumo

Bolela modumo wa mafelolo wa lentsu le lengwe le le lengwe.

	dipheta		folaga		lepai
	roko		kuane		kotse
	moropa		sekhethe		



### Ithute le Tumišo gammogo le Pam

Ke wena mang?  
O dula kae?  
O bolela leleme lefe?



Ke nna \_\_\_\_\_.

Ke dula \_\_\_\_\_.

Ke bolela \_\_\_\_\_.



30

# Itekole

## Dimamaretšwa

Na o gopola mantšu a? Mamaretša dimamaretšwa mafelong a maleba.

STICKER kgomotshadi	STICKER mogogonope	STICKER merogo
STICKER lepidibidi	STICKER lekakakune	STICKER khabetše
STICKER kolobe	STICKER dinose	STICKER dinawa
STICKER kgogotshadi	STICKER nku	STICKER ditamati
STICKER terekere	STICKER tšhitere	STICKER fenišara
STICKER garafo	STICKER lethopo	STICKER tafola
STICKER kiribane	STICKER sepete	STICKER setulo
STICKER roko	STICKER dieta	STICKER sekhethe
STICKER kuane	STICKER gempe	STICKER diaparo
STICKER sekhipha	STICKER borokgo bjo bokopana	STICKER borokgo bja tšine
STICKER khubedu	STICKER talalerata	STICKER monyanya
STICKER serolane	STICKER ntsho	STICKER tente
STICKER talamorogo	STICKER tšhweu	STICKER dipheta

## Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Šupa seswantšho gomme o botšiše mogwera wa gago o re:

Ke eng se?

STICKER hlapi	STICKER senotšididi	STICKER mollo
STICKER nama	STICKER pitša	STICKER moropa
STICKER khekhe	STICKER dithuthupe	STICKER dikherote
STICKER dimpho	STICKER hotetoko	STICKER mogogonope
STICKER malekere	STICKER aeseikhirimi	STICKER dinamune
STICKER maswi	STICKER maswi	STICKER todi
STICKER tšhese	STICKER nama	STICKER wulu
STICKER makgolo	STICKER mosadi	STICKER dimphašane
STICKER mošemane	STICKER mosetsana	STICKER mollo
STICKER rapolasa	STICKER monna	STICKER lepai
STICKER gempe	STICKER tafola	STICKER diapola
STICKER folaga	STICKER setulo	STICKER dipanana
STICKER moropa	STICKER khekhe ya letšatši la matswalo	STICKER tšhwedu

### 3I Letšatši la lethabo



#### Medumo

Bolela modumo wa mathomo wa lentsu le lengwe le lengwe.

	kgwele ya diatla		foša		fofa
	kgwele ya maoto		swara		fofafofa
	tshelatshela		tshelatshela		swinka
			kitima		raga

Nxae!



### Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Šupa seswantšho gomme o re:

Re rata kgwele ya maoto.



Ke rata go tshelatshela.



Ke rata kgwele ya diatla.



Ke rata go foša.



### Ithute le Tumišo gammogo le Pam

Botšiša Tumišo go re o rata eng.

Wena o rata eng?




Ke rata go  
bapala kgwele  
ya maoto.



### A re boleleng

Botšiša bagwera ba bahlano gore ba rata papadi efe.

Ere:



kgwele ya maoto



khirikete

O rata papadi  
efe?



kitima



kgwele ya  
diatla



thenisi



32



## Dipapadi tšeо re di bapalago



### Medumo

Bolela modumo wa mathomo wa lentšu le lengwe le le lengwe.

	thenisi		kitima		kgwele ya maoto
	rakebi		hokhi		judo



### Ithute le Tumišo gammogo le Pam



O rata dipapadi  
dife?

Ke rata \_\_\_\_\_ le  
\_\_\_\_\_.



### A re ngwaleng

Thala mothalo go laetša gore ke dipapadi dife tše di šomišago dilo tše.

thutha



kgwele ya maoto



kgwele ya diatla



rakebi



khirikete



thenisi



hokhi



kitima

## 33 Re ithuta go thutha



### Medumo

Bolela modumo wa mathomo wa lentšu le lengwe le le lengwe.

	thutha		bolo		mongatse wa go thutha
	meetse		phulu		difiliphase
	mafegomeetse		dipaketsana		fofa

## A re thaleng



Thala seswantšho sa go laetša wena.

## A re ngwaleng



Tlatša dikgoba ka mantšu a maleba.

Ke nna \_\_\_\_\_.

Sefane sa ka ke \_\_\_\_\_.


Ke na le mengwaga ye \_\_\_\_\_.

Ke rata \_\_\_\_\_.

Ga ke rate \_\_\_\_\_.

34

## Mešomo yeo batho ba e dirago



### Medumo

Bolela modumo wa mafelelo wa lentšu le lengwe le le lengwe.

	morutišigadi		mopaki		mooki
	raleselaga		mohlankedi wa maphodisa		ngaka

## Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Thala mothalo go nyalanya seswantšho le lefoko la maleba, ka morago o botše mogwera wa gago o re:



Yo ke morutišigadi.



Yo ke moagi.



Yo ke mooki.



Yo ke ngaka.



A re ngwaleng


Ge ke lwala ke ya \_\_\_\_\_.

wa ka o nthuta go bala.

## 35 Go hwetša thušo




Mpša ya ka e a lwalá.  
Ke e iša ngakeng ya diphoofolo.



Mohlahlí o thuša sehlopha sa  
kgwele ya maoto.



Mosepetšaposo o fa Ann lengwalo.



Tate o nyaka lefelo la bodulo.  
O bolela le kgoši.



Sefatanaga sa ka se robegile.  
Ke tla ya go makheniki.

## Medumo

Bolela modumo wa mafelelo wa lentsu le lengwe le le lengwe.

	ngaka ya diphoofolo		kgoši
	mpša		mohlahli
	makheniki		sehlapha sa kgwele ya maoto



## Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Lebelela seswantšho gomme o šupe batho ba go fapano. Ka morago o botšiše mogwera wa gago o re:

Ke mang yo?

Yo ke \_\_\_\_\_.

## A re ngwaleng

sa ka se \_\_\_\_\_.

Ke se iša go \_\_\_\_\_.



ya ka e a lwala.

Ke e iša go \_\_\_\_\_.



## Ithute le Tumišo gammogo le Pam




Dumela Tumišo.  
O kae?

Agee Pam.  
Ke gona.




## 36 Maremo o a gobala

1



2



### Medumo

Bolela modumo wa mafelolo wa lentšu le lengwe le le lengwe.


	kitima		letsogo		bookelo
	kgopša		ngaka		
	wele		mooki		

A re  
boleleng


Lebelela seswantšho gomme o anegele mogwera wa gago kanegelo.




3



4



5




A re ngwaleng

Maremo o gobetše \_\_\_\_\_



Maremo o ya \_\_\_\_\_





## Medumo


Bolela modumo wa mafelelo wa lentšu le lengwe le le lengwe.

	apea		setofo		hotetoko
	ja		dijo		hlapi
	rekiša		nama ya kgogo		ditšhipisi
	reka		motepa		khekhe

## Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Tshwarelo hle. Ke kgopela		Ke a leboga.
Tshwarelo hle. Ke kgopela		Ke a leboga.
Tshwarelo hle. Ke kgopela		Ke a leboga.
Tshwarelo hle. Ke kgopela		Ke a leboga.

## Ithute le Tumišo gammogo le Pam




## 38 Khonsata ya sekolo



### Medumo

Bolela modumo wa mafelelo wa lentsu le lengwe le le lengwe.

	opela		piano		diputsi
	bina		moropa		morutisigadi
	khonsata				



### Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Ekiša ditirwana tša khonsata tša go fapano gomme o kgopele mogwera wa gago gore a bolele seo o se dirago.

### Go sepela o dutše o bolela

Botšisa bagwera ba bahlano ge eba ba ka dira dilo tše:  
Ngwala leswao le ✓

Na o ka kgona go:	1	2	3	4	5
opela					
bina					
bapala piano					
letša moropa					

### A re ngwaleng

Ke nna \_\_\_\_\_

ebile ke kgona go \_\_\_\_\_



39

## Ke a leboga morutišigadi



Ke a leboga  
morutišigadi.  
Bjale ke kcona go  
bolela Sepedi.

## Medumo

Bolela modumo wa mafelelo wa lentsu le lengwe le le lengwe.



matšoba



karata



morutišigadi



wilitšhere

## Ithuteng ka bobedi ka bobedi

Ke a leboga morutišigadi.

Bjale ke kgonas go bolela **Sepedi**.

Bjale ke kgonas go \_\_\_\_\_  
le go \_\_\_\_\_.

## Ithute le Tumišo gammogo le Pam

Ke a leboga.



Sepela gabotse.



Re tla bonana  
gape.

## A re ngwaleng

Hlama karata ya go leboga morutišigadi wa gago.

Ke a leboga morutišigadi. Bjale ke kgonas go

\_\_\_\_\_

le go \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

E tšwa go \_\_\_\_\_



## Dimamaretšwa

Na o gopola mantšu a? Mamaretša dimamaretšwa mafelong a maleba.

STICKER opela	STICKER balela	STICKER raba
STICKER penta	STICKER ngwala	STICKER rula
STICKER bala	STICKER pene	STICKER khomphutha
STICKER segā	STICKER phensele	STICKER mokotlana wa sekolo
STICKER puku ya go ngwalela	STICKER kerayone	STICKER puku
STICKER semamaretši	STICKER sekero	STICKER kgatisobaka
STICKER poraše ya go penta	STICKER dipente	STICKER kuranta
STICKER thutha	STICKER kitima	STICKER raga
STICKER bapala	STICKER swinka	STICKER ja
STICKER tshelatshela	STICKER namela	STICKER swara
STICKER motepa	STICKER borotho	STICKER setofo
STICKER mae	STICKER kgotlaomone	STICKER setšidifatši
STICKER matute a dienywa	STICKER teye	STICKER leswielo